

t14_rfinseq2 (TMQpoBBkuNXLnGWvgCa- SUF51Dkdr4ygZWdT)

October 27, 2020

Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $r2_classes1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_rfinseq2 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xxreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xxreal_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_membered : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_membered : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xxreal_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(v1_xxreal_0 X1) \Rightarrow ((r1_xxreal_0 X0 X1) \wedge (r1_xxreal_0 X1 X0)) \Rightarrow (X0 = X1)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_relat_1 X1)) \Rightarrow ((r2_classes1 X0 X1) \Rightarrow (r2_classes1 X1 X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m2_finseq_1 X1 X0) \Leftrightarrow (m1_finseq_1 X1 X0) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m2_finseq_1 X0 k1_numbers) \Rightarrow (\forall X1.(m2_finseq_1 X1 k1_numbers) \Rightarrow ((r2_classes1 X0 X1) \Rightarrow (r1_xxreal_0 (k3_rfinseq2 X0) (k3_rfinseq2 X1)))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$v3_membered k1_numbers \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_finseq_1 X1 X0) \Rightarrow ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_finseq_1 X1))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_finseq_1 X0 k1_numbers) \Rightarrow (m1_subset_1 (k3_rfinseq2 X0) k1_numbers) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v3_membered X0) \Rightarrow (v2_membered X0) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v2_membered X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 X0) \Rightarrow (v1_xxreal_0 X1)) \quad (9)$$

Theorem 1

$$\forall X0.(m2_finseq_1 X0 k1_numbers) \Rightarrow (\forall X1.(m2_finseq_1 X1 k1_numbers) \Rightarrow ((r2_classes1 X0 X1) \Rightarrow (k3_rfinseq2 X0 = k3_rfinseq2 X1)))$$